

# САНАА ОЛГОХ

ЧУРАПЧЫ  
ОРОЙУОНУН  
КАБЫГАТА

ХАБЫАТ  
1931 СЫЛ АЛТЫННЫЙ  
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 109 (7494) + 1993 жыл. Балаган айып 14 күн. Ойруоншук + Сынаата 25 солкуобай



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Манжа байыаннай контр-разведка сотрудактарыонн ысылааттартан сэрин сэбин уорбут байыаннай сулуусалаахтар болохтөро тутулан, 150 кг тротил, 100-төн тахса детонатор, Ф-1 гранаталар бэлдээннелэр. Уйбэни снимокка: буруну ойорбуттаран алыллыбыт сэрин сэбэ.

КЫСТЫККА БЭЛЭМНИТ ХАЙДАВЫН?

## МЫНДА БААЙЫЛАР ЭРЭХ-ТУРАХТАР

Эмнэ атын сирдэргэ курдук, сайынгы үлэ-хамнас Мындабайыга үмүрүбөн эрэр. Бу күнүргэ бырааттын Александр уонна Степан Слесцовтар үүнүрбүт хортунуударын хостообун сагалана. Оттон хангыласта быһыытыгар балаган айып 20-тин эргин ылымактара. Дьонусэргэни сылаас дьэвэн-уотунан хаачыабы, сүөһүнү хотонун буллалар, аһылыгы тэһийи-таһыи да үлэлэрэ болдоһор бүтэр турустаахтар. Билгини тылы нэһиллэп салайааччыларыгар биэрэһинг.

**Е. Е. АММОСОВ, Болугур нэһилиэтин дьаһалтатын баһылыга:**  
— Котельнайдарбытыгар быстах өрөмүөнүөр ытылыахтаахтара ситэрилиннэ. Дьаарханарын дьон саһнаас мотуорбут, но-суостарбыт суохтар. От-тун сезонуун болдоһор сагалана эбэнит да, уу таһар автомашынабыт саахалланыа турар. Саһнаас чааска дьон аһан Агропобка 1 мол. солк. көһөрдүбүт. Атын сонна-лынай объекттарбыт, ни-

териаттан уратылары, үлэ-лиргэ бэлэмнэр. Интер-накка аһылаата улары-ылахтаабын, үп ыһайн постубакка, ойорботубут.

Кыһын ыһааһына, нэ-һилиэниэ биир саамай наадылара — коммуналь-най оҕо, муус, мас, от тэһитэриниэ. Билгини үлэ-лир коммунальнай су-лууспабыт кыамтата кыра — биир уу баһар, үс таһа-баас тэһитэр, биир «Узник» массиналардаах, авто-бустаах уонна биир ДТ трактордаах. Нэһилиэниэ 400-төн тахса пенсионер, инфаланит, кыамкат уонна государственной учрежде-ниелар үлэһиттэрэ оло-роллор, ханна да курдук-кудуун, пенарин, оскуола, детсад бааллар. Итиннэ барытын ити аһыах тех-никанын төлөрү хаачыһар хайдах да кыаллыбат. Бу тарыатэбэ аһа биир ДТ-150, биир «Беларусь» трактордар, биир автома-шинэ бэрлэлэрэ буоллар, наадыһааччылары барыла-рын хаачыһар кыах үс-күө этэ. Кинэхэ аһан бэрлэлэр харчы кээмэйэ эмнэ буһатын татын — 8.5 мол. солк. эрэ. Билгини курдук бензин, уматык-оһууноох матырыһаалларэ, саһнаас чаас ыраабыт кээмгэр итинэн тугу оно-

руоххуну? Ол иһин нэ-һилиэктэр дьаһалталарын күһүбүдэр нэһилиэктэр тер-риториятыгар үлэһиттер предаритиве ойорор үү-түн, этин иһин бэрлэлэр дотация 30 бырыһыанан бу наадыһыга угуохха наада дьон тыа эһитини да, биллэн турар, сөбү-лээбэттэр. Мин кинилэри да ойдуубун, үлэлээн-үлэ-лээн баран тоһо биэрэ-хтээһиниэ, онто да суох эт. үүт сынаата төһөкө дьэктэрэ. Ол эрээри нэ-һилиэктэр нэһилиэктэр курдук озорорун, сайдарын, иһин олохтоохторо бары кы-һалдалара ачыырын ту-һугар сив ылыныахха сөп эбитэ — буолуо. Хардарыта өбөһүү дьон эмнэ баар буолуохтаах. Ону олох урунуктарыта да көрдө-рөр. Ыһаата, наар кэтак түспэниэ тоһо кыаллы-нан суолу-аһын тобулуна сатыахха дин саныыбын.

**Н. Г. МИХАЙЛОВ, олохтоох предриатие дир-ектора:**

— 1500 тонна онугар 1300 тоннада табыстар-быт дьинит. Билгини 2 механизированнай, биир көлө-һини эвөлөлөрө үлэ-лин сылдыллар. Билги-нын 800 тонна оттоох этилэр, онон 300-чөкө тон-

наны эбин атылаасныта-ра. Быһыл сүөһүбүт ах-саана аһыт сыллаахтан улаханнан уларыбата — 1000 ынах сүөһү, 600 сылгы сым таһаарылыах-таах. Онон ити от сөп буолуоҕа. Итиннэ таһытан 1500 тонна сиилээстээх-түт, 40 тонна зеленка-лаахтыт. Сэттиннэ орто-тугар дьэри сиир онуу кыһылаа киллэрилиннэ. Онон сүөһүбүтүн аһылы-гыкын хаачыһына сии араллаах курдуктүт. Нь-рөйдэр выстык хотоннорун булан эрэдлэр, хотоннор-бут өрөмүөннэрэ, сүрүн-нээн, ситэрилиннэ. Кы-стэ: Кугдава 70—80 ынах иһэрэр хотонно тутулуна, Адаам Аһаһыгар 100 ньэрэһэ аһан эмнэ хотон ситэриллэ турар.

Үлэ бүтэһиктээх түмүгэ бородууксуһада көстүө-төөх. Ону сылаастыгар эбит буоллаахха, байыбети-гэр туруоруһунут сорукпу-тун хабы дьүөрө төлөрөн иһэбит. Сылаасты гра-финьытыгар иһирбиппит. Атырдыах ыһагар 84 тон-на онугар 104 тонна үүт ыһаа. Балаган айы-гар ыамы түһэрбэт туһут-тан сиилэһи ситэһини са-балаатыбыт. Бу ыһа 80 тонна үүтү ыһаарыт дьон баһалааһыт, ол ыам тү-

һэр кыһыны ыһаарыгар көмөлөөх буолуо этэ. Хас биирдии ыһаһаһытынн быһаан-сорудах тьэрди-лэн турар, көбүлээһини да ойордулар. Билгини күг-нэ 3—3.5 тонна үүт ыһа-ар.

Предриатие үлэһиттэ-рэ социальнай өртүнөп по-мыскалээх буолууларыгар кыахыт тьийэриһин кыһаһабыт. Быһыл отто-рун оһоһон бьэрдибит. Нэ-һилиэкт аһыт да олохтоох-торутар көмөлөөбүт. Дьаһалта баһылыгар Е. Е. Аммосовна бийиги көрөр-бүтүгэр хаачыһарбыты-гар аһан чөлү дьонно сыһыһарыт дьэбитини. Си-пук предриат да, үлэһи тарыһага да ордуу буо-луох этэ.

х х х

Дьэ ити курдук, мын-дабайылар ыһаан эһэр кыстыгы эрөх-турах са-һаһаах көрсөдлөр. Бүтүн нэһилиэкт олоһор мөһкүөр-дээһини да быһаарылар бөһүрүөстөр ханна ба-рыахтарай? Ол сөһүөһү-лэн, таһа быһаарыны ыһы-ларылар бары иһтэриэ-тээхтэригэр сарбарыаһа-мат.

М. МИХАЙЛОВА.

Москвада баар Фран-цузский культурнай ыһин, Москваһааһы госулар-ственнай текстидьилэй академия XX-с үйэ са-баланыаһыттан бүтүннэ дьэри Иһиги Европа, ол иһигэр Россия, ис-кусствота уонна культу-рата аатырбыт француз-скай моданы ыһааччыла-ры өрө күүрдэри көр-дөрөр «Иһитэн тыа» дьон аһтаах фотова-ставканы тарыйдылар. Выһаһаа моданы уон-на фотографийны тап-тааччыларга иһтэриэ-һи үөһкэтэ.

Аһлараныт снимокка: Филип Ньютон. «Иһин».

РИТА—ССТА  
фотота.



## Хаһаайыстыбаларга сүөһү аһылыгынын бэлэмнээһин

(Балаган айып 13 күнүнээһини сводка)

Хаһаайыстыбалар	үлэһиттер киһи аһсаана	ол иһигэр хаһаайысты. үлэһитэ	заена аһсаана	оһсуу (гектар)	күһүтүннэ (тонна)	сиплээс (тонна)
«Мугудай»	66	66	8	4800	1449	287
Субуруускай	54	54	4	2740	606	—
Хадаар	55	55	5	4100	600	—
Чакыр	37	23	3	1004	811	—
Хатылы	—	—	—	2200	900	—
«Бахсы»	—	—	—	712	427	—
Арыһаах	—	—	—	1095	500	—
Чыаппара	55	41	6	1178	1034	—
Мыррыла	20	20	3	1417	1200	600
Мындабайы	—	—	—	2769	1743	950
Таһаарыстыбалар барыта:	315	287	32	21520	9330	1828
Гарл Маркс	60	—	—	4035	860	—
Нилэһин	22	—	5	1970	828	—
Сылаһ	100	—	—	4480	550	—
«Чурапчы»	—	—	—	630	183	—
«Тайаа» (Хадаар)	—	—	—	300	120	—
Бонемо (Хостово)	91	—	—	452	90	—
Хайахсыт	72	—	16	1530	610	—
Баһыһнай хаһаайыстыбалара барыта:	345	—	21	13327	3241	—
Нэһилиэһинэ:	—	—	—	16297	6208	—
Оройуон үрдүнэ:	680	—	53	51214	18779	—

Оройуоннааһы статистика отдела.

Хаһаайыстыбаларга от үлэтэ, сүрүннээн, түмүк-тэһэн эрэр. Бу таблица сыһаһаралара бүтэһиктээх буолбатахтар уонна иһиг-гэ тутан озоробут дьон эһиттэр. Төһө дьэстээх, Оу оройуон таһыгар оттоммут оту мьэстэбэ тэһийн аһа-лыһа өссө иһититигэр ту-рар. Соторутаһыта оро-йуон дьаһалтатын баһы-лыһын бастаһы солбуһаач-чы Н. Н. Попов Амурскай уобаласта баран кэллэ. Иһитини 3 тыһыһаһа тон-на оту ыларга кээһетини ыһылыһа. Маны таһы-нан бьирдизилээн хаһа-айыстыбалар, таһаарысты-балар Кэбэһингэ, Горнай-га, Намга, Хаһаһаһа оттообут отторун таһы-һахтаахтар. Дьыл иһи-ринтэ хайдах буолара бьэ-либөт. Сорох хаһаайысты-балары кыһыһы айаһ суола аһыһылар дьэри тьийэр оту булуһуһа тү-бүктэр үүһэ хаһаа ту-туохтара. Бурдук хотуура эмнэ үмүрүһүөһэ буолла.

Бурдук соломотун сүөһү — аһыһыгар аһан бөлэмнээһини ситэ-хотө ыһыһаһыбат. Быһыл оройуон үрдүнэн 3008 гектарга туорахтаах куль-тура аһыһыһыта. Бу үүһү соломотун сүөһү аһыһыгар эһин тыһыһаһа септөөх. Ол тыһан баран сорох хаһаайыстыбаларга бурдук соломото утары сүөһү төһөһилгэнэ буолан иһэр.

Кыһыһ сайын сиилэһи бэлэмнээһини хайа да сыһ-лаһар мөһлөтөх. Ону, ара-һа, сиилэһкэ аһан ыһыһ-лыһыт күөх үүһөһини оттуу хотуһуу түмүтүннэ бьыһаарыаһа сөп.

Оттоммут хотуһылар аһаһара мөһчирэһкэ аһы-һыһа. Маныһа от кү-рүөтүн көрөһкэ сыһ-дыһахтааһыһын үүһүө сүмөһаһыһыт. Сыһы үерэ, сүбүн сүөһү ордуу бу кы-һаһа мөһлөтөх туруһтаах күрүһү дьалты аһаһаһтар.



# АРДАХ ТЭТИМИ БЫТААРТА

ҮҮНҮҮ-83

Быыл сааһа ыһыга оройуон хаһаайстыбалара 3008 гектарга туорахтаах культуралар сэмэлэрин баһыналар өг буордарыгар түһэрииттэ. Ити төбө да өг буорга дини уопсай суолтада этилибитин иһин, хаһаайстыбаларга баһыналарга уобурдууну киллэрин эри-дэһин ситэ кыаллы батаҕа, урукку сыллардааҕар бу маһыаха үлэхамнас мөлүбүн үл-харчы суобунаа баһаарыаха сөп. Бэл сорохтор иһини үлэтин сабаланыар днэри уматык боппуруугар ону көрдөһүүтэ, атыылаһыага эрэ сүрүн болдонтоһу уурага тий-биттэ. Оройуонга туорахтаах культуралар үү-нүлэрин хомуурун атыр-дьах ыйын 18—20 күн-иэригэ сабаланыттар.

Ол курдук, хомууру үлэтин бастаһынан сабаланы-быт урукку Эрилик Эри-тин аатынан совхоз үр-дүк үүнүүтүн эвенотуттан утуһунан тэриллибит Михаил Мансимоич Мо-настырев салайар «Агро» ассоциация 400 гектарга дьэһиллэн, 120 гектарга салыһынай ыһыахтаах. Бу күннэргэ бурдук үүн-нэрэччилэр гектар ахсыттан ортотунан 14 центнер аһы-ылан иһэллэр. Ааспыт сыллаахха кинилэр бур-дук хомуурун оройуонга биһир бастык көрдөрүүдөх түмүктээбиттэ. Ассоци-ация маһы таһынан байэ-тэ үүнэрбит күөх ыһыаһын табаарыстыбаларга, ба-һынай хаһаайстыбалары-гар оттуу хомууһун ыла-ларыгар анаан биэрэн, быһылгы курдук от үү-нүүтэ мөлүөх дьылыгар

көмөлөстө. Итинник, са-һын байэте өстөөбүтүн үр-дүнэн, аһардас ити аһы-лыбыт хаһаайстыбалар 160 гектардаах ыһыаһы ылдылар.

Быһыл бурдук үүнү-үтэ, тахсыта нууһаана суох. Хатыһыга Нико-лай Петрович Чингина-ров, Мындаһаайыга Ти-мофей Николаевич Са-вини салайар бурдук үү-нэрэччилэр келим эве-нолара бытырыһыттан итэһин хомууһу баһыт-тан днэ саваалаах хомууру сағалаабыттар.

Ааспыт нэдиэлэ тура ардах буолан, хайдах да байлээх ньэманан бурдук быстарытын ы-тар кыаллыбата. Иһы-тынан бу нэмига ум-наас бурдук-соломо бы-һыллыбата. Билигин ту-ругунан оройуон үрдүнэн 1600 гектарга хомууру үлэте ыһыаһына, биһир гектартан ортотунан 10 центнер бурдук хомуу-лан иһэр. Маһы сэр-ге 530 гектарга күһүтү хорутуу ыһыаһына. Хаһаайстыбалар ыкы-лаан баһынаттан кэл-бит бурдукту тута ыра-стаан, куурдан, 400 тонна бурдук нууланар ыһа-таһа.

Билигин даһаны ба-һыналарга 633 гектар-га туорахтаах культуралар үүнүүлэрэ быһыл-лыбына турар. Ардахтан, кураас тыал охсууттан сорох баһыналарга үүнү-ү сирэ сытта. О н о и хомууру салгы ыһыа-га уустуктар үөскээбит-тэ дьэһикэ. Билинэ өр-сылларга үлэһэбит өмө-түтэ бурдук үүнэрэч-

чилэрбит, комбайнерлар быт бу балаһыаньаттан тахсар мындыр үлэ ны-матын толкуйдуулары-гар саарбахтаабыт.

Аһы нэмигар түспэтэх ардах оруубуна хортуо-пуй хостоһуна сағала-ныахтаах кэмигэр түбөһүн, маһы үлэ эмнэ тохтууру-гар тийдэ. Иһыэ сынан хортуопуй хостоһууну сымтаах 3 гектарга хор-туопуй үүнүүлээх Эри-лик Эриетин аатынан та-баарыстыба бүтэрдэ. Он-тон атыттарга, эрдэ та-лаһ, быстах атыылаһы-на хостообуттартан ура-тылар иһэннэрэ, олоһу баһыналарга сытар. Бы-һыл оройуон үрдүнэн хор-туопуй 50-тан тахса гек-тарга үүнэрэһинэ. Ба-лартан балаһа нэми ыһыаһыларга Хонтово В. Г. Кардашевская 25, Мындаһаайыга А. А. Сле-пов 10 гектартан хортуо-пуй үүнүүтүн хомууһу-таахтар. Бу оһуруот эве-нолара госзаказка туттар-быттарын таһынан эһил-ги ыһыага анаан сэмэ хортуопуйу байлэрин овоцехранлищелары а р

таһын устата ууруохтара. Хортуопуйу хостоһун бириэмэ ыһыаһынан, ха-һынар туһууларынэн күрсүөмнээх үлэни, түргэн тэтими эрэйдэ.

Ханьыһытан соғотох «Мындаһаайы» табаары-стыба үүнэрэр. Быһылгы үүнүү ханьыһытада эмнэ куһағана суох курдук. Билигин 7 гектарга үүн-нэриллибит ханьыһыттан быстах атыыга дуона суох баһылыдыта.

Бу нэдиэлэ бурдук, хортуопуйу, ханьыһы-ны, ситэ хомууһун аһыага күһү күмнээххэ, хомууру бары үлэте чөмчөтүлүөх-тээх.

Тыа хаһаайыстыбатын оройуоннааһы управле-ния ыһыаһынай агронома Е. И. Коркина атырынэн, бурдук хомууругар 23 көмбэйи үлэлтир. Бу — улахан күөс. Оттон хор-туопуй хостоһунугар эвенолар оскуола эри-нэрэччилэрин көмөлөһүн-нэрэн сир баһына сүтүтэ суох хомууһун сөп диир.

Онон бурдук маһы-һаһааһына, хортуо-пуй хоторуулуубутунан, от-тон күһүтү иһини күл-бүтүнэн буолуохтаах күн-нэрэ үүнүлэр!

П. СЫРОВАТСКАЯ.



Костромада нуучча кы-рыы сирдэрин былыргы-ларыгар, культура исто-

### ХАС БИИРДИН КОТЕЛЬНАЙГА—РАДИОТЕЛЕФОН

ЫТЫК-КҮӨЛ. Оройуон-га транспорт уонна сибээс министри Иван Черов эл-лэттээх үлэнигэр болох-тоһун кытта сырытта.

Габочай көрсүүдүлэр түмүктэринэн Ытык Күөл-гэ 50 км эргимтэһэ үлэ-лиир радиотелефоннай ре-дервнай станицына аға-ларга, салыһына бары по-теһылайдырарга телефон-най диспетчерскай сибээһи киллэрэр туһунан баһа-рыны ыһыаһына. Итин сэр-ге оройуон ыраах сы-тар Хара-Алдан, Даһа Ам-мата бөһүөлүктэригэр ра-диотелефоннай сибээс ко-млекстарын биэрэр туһу-на сөбүлөһүлүһүнэ. Өрүс-күгүрдээһи биэс оройуон-на радиотелефоннай си-бээһи сайыннарыага үбү биэри баһыттанна.

Транспортнигар Чу-рапчы—Ытык Күөл су-оһуну тугууну үбүлүүргэ уонна техникаһын хаачы-һаарга итиннэ бу үлэни 1994 сылга ситэрэргэ эрэннэрдилэр.

СНА.

СНА.

## РЕДАКЦИЯ ПОЧТАТЫТТАН ДОЙДУМ—ТҮӨЙЭМ ЫЧЧАТТАРЫГАР

Төрөнүт оһолорум нэ-риэте саһыгар ыччаттар-бар, кырдыаһа иһин бы-һыаһынан сүбөлээн ка-риэте хаһаат көгүө аһыа саһаам батарбаһа, бу суруйан эрэбин.

Биһир ыраа участанка оһолор обонһоор тобо ба-һыбитин сирой көрсөн өтэриг табылыбатын дии, бука баһаалыста, баалааман дуу.

Хаһаайыһаһын саһа-лым көрүнүөн—баһы-най хаһаайыстыбаты-нан баран, бытарыһан оһолордуу, үлэһинигэ, Ма-һы, кырдыһы, ким да ом-күөлүү барбат суола Олохлут, кэммит күһү-дэһэ дии. Саһырыбыт үлэ-иһинтэ тугу да кыраһы-тым кэтээн көрөр, сы-лиһимы үтэстээх баһа-һыта. Эһини бастаан ба-һынай хаһаайыстыбаты-нан барыһыт утаата маһына, маһыстегэр Түө-һэһэ, сэлпэрэстэрдиир

пуун оһоруох аатыран, Дьаарыллаттан саһылык дьэһин көтүрэн киллэр-биһикит баара да, ол оһоһулуутта, тутуута ыһыаһа, дьэһит ма-һа сытан эрэ букатын туһаттан таһыста. Ол түмүгэр быһыл саһыны быһа ыһыт үүнүтүн Сыланы аһы сыһар биһирдин байэбит мото-циклетһынан, трактор-гыһынан таһынар ыһа-һаһа сирдигит, Бензин, солорка сыһаһа ыраа-һыт кэмилэр ити сөһө барыһа суох, үлэ да би-риэмтэ сүтэр-хаһар буолуохтаах. Өрөмүөн-нээтэххэ сүүрөр ыһа-таах үүт таһар маһы-һа баара умнулуһна.

Билигин саһа баһы-най хаһаайыстыбатынан барыт 40-тан тахса үлэ-һиттээх участанка от-тоһунтан ураты ноһо-рууска суоһун көрөтэ. Онон эһин үлэ көрүнү-үн ханьыһаһаһа, ы-

ратын да буоллар, эһин киллэриннээххэ сөһ күр-дук. Маһыаха олус эр-ге-һыаһынан сүбөлээн ка-риэте хаһаат көгүө аһыа саһаам батарбаһа, бу суруйан эрэбин.

Туһаныһыаһаһа таах туһар. Төттөрүтүн оһо-рон, совхоз эрдэххэ көр-дүлээн киллэриллибит тутуугут маһын котель-найга оттон халлаанга көтүтүтүт. Аһыаһа сыл-лааһа днэри пилорама тигиннэччи үлэлээн, элбөх эдэр ыһаллар саһа днэ-лэргэ киирииттэ, уоп-сай днэлэр, саһа оскуо-ла тутуулууттарга үчү-гэй буолбатах этэ дуу?

Быһаас Түөһэ салал-тын баһылыһынан үлэ-лэһинээхитин Николай Беляевы биһир санаан талбыһыт. Эдэр иһыа-һа үлэни-хамнаһы саһа-һан ыһтарыгар кэмилэр өйөбүл маһа этэ, ол эмнэ кыаллыбата. Көстө-рүн курдук, үлэни-хам-наһы сүрүннээһин мөл-төһүөр. Байэбит даһаны салалтаһа улахан суолта-һы биэрэбитин туттаһыт.

Манан ситтэһэн эттэх-хэ, бөһүөлэм оһолор Сэ-һиэт, дьаһалта өртүлэ-ринтэн күһнээтэ болдоһто маһа буолла. Бу рынок нэмигэр нэһиллэһнэ со-циальнай тутууларыгар үл-харчы кэмилэр днэ буолар. Оройуон дьаһал-тын баһылыга Иван Степанович Сивцев кы-рыһы участанка үбүнэн көмөлөһөрө, баһынай-дар олохторун көрө, бил-сэ сыһдыра буоллар днэ баһа санаалааһыт.

Мин саһыһа тухары оһолорбут, үлэлээбит Түө-һам олохтон хаалһан, эһин баһарбаһын. Сү-гэ кыайбатаһын сүбэ хотор днэ өс хоһоһо баар, онон бары күүсү-түн түмүкүбүтүн.

Петр ЛЕБЕДЕВ,  
үлэ ветерана.

### Госкомстат даһнайдырынан СҮӨБҮ НИТИНИН ТУРУГА ХАЙДАҒЫТ?

Бу сыл атырдыах ыйын сағаланыһытыгар респу-блика хаһаайыстыбаларыгар 265,3 тыһ. ыһах сүбү-һү, ол иһинэр 82,7 тыһ. ыһаһар ыһах, баар этэ. Бу ааспыт сыл туһааннаах кэһин кытта тэһнээтэххэ, туһааннааһынан 25,5 уонна 8,1 тыһ. төбөнөн аһы-һах. Тыа хаһаайыстыбатынан дьаарыһтанар бөдөһ оройуоннарга сүөһү төбөтүнэн аһаһаһа аһыаһы-на дьыкһиннэрэр.

Сибииһнэ уонна салгы нитинигэр балаһыаньа итинтэн ордуһа суох. Сибииһнэ аһаһаһа тыһыаһ-чанын, оттон салгы 13,4 тыһ. төбөнөн аһыаһа. Ити аһыаһаһын Тыа хаһаайыстыбатын министр-ствотын да, «Таба» национальнай акционернай ко-мпания да хаһаайыстыбаларыгар көстөр.

Ааспыт сыл ити нэһин кытта тэһнээтэххэ, рес-публика үрдүнэн тарбыһах, кулун уонна сибииһ-нэ өһөтө эмнэ аһыаһа ыһыаһына. Ол эрээри ва-һыт туһааннаах кэмнээһэр ыһах сүбүһү, салгы уонна сибииһнэ туһата суох көһүһээн элүүтэ аһыаһа.

Ааспыт ыйдарга республика нэһиллэһитигэр 8 тыһ. тахса ыһах сүөһү, 3,3 тыһ. салгы, 3,1 тыһ. сибииһнэ, ол иһинэр тарбыһах, кулун, сибииһнэ өһөтө, атыылаһына. Ити сыһыһара ааспыт сыллаа-һы көрдөрүүтүн лаһа элбэх.

Атырдыах ыйын сағаланыһытыгар республика хаһаайыстыбалара 75,6 тыһ. тонна үүтү, тыһи-һаах ыһаһыһынан 9,8 тыһ. тонна эти (таба этин) киллэрбөккө туһан) оһордулар. Өһөһүн эмнэ эве-һыт сыллааһы таһын ыһыаһыт буоллаһына. Үүт 9,3 тыһ. тоннаһан аһыаһа маһына. Биһир ыһаһтан ортотунан 899 кг үүт маһына, ити былырыһыт-ы үрдүк. Ол аһа, үүтү таһар 16 килограммһан маһын аһыаһыһа сүөһү аһаһаһа аһыаһыһын кытта баһаһчы сибээстээх.

## КӨМӨНҮ ЭРЭЙЭЛЛЭР

Төлөй отделениеты-гар олохтоох тутуу биригээдэтэ 100 төбө сүөһү туһар холлоһос хотонун ыһа ыһыттан сағалаан көгдөһүн ту-туутун бүтэрэн иһука-туркалаата. Бири-гээдэ 7 киһилээх, би-ригээһиндэрэ М. А. Ксенофонтов, Маһына отделение маһыһык ыһаһын аһарын көр-нэ кыһыаһа.

Бу производствен-най суолтаһаһа саһа тутуу сметата быһыл сөһс хаардыаһа оһо-һулуубут. Онон ыла-һына хаһ эмэ тогул үрдээтэ. Онон 4,5 мол. солкуобайыһан быһыл-лыбыт хотон тутулу-бут өрөһуота 15 мол. солкуобайыһан тэһөн тахсыһыт. «Итиннэ» оройуон дьаһалтата

хаһа эмит бырыһы-һын уйуһара буол-лар»,—днэ баһа са-һаһын, кыһалһатын этэр прораб Никифор Никифорович Макси-мов. Төлөй сиригэр уотугар тутууга сөһ-төөх мас чордонон бү-төн, тутуууу ыһтарга биһир суол маһы үө-скээтэ. Оһуоһа эһин уматык сыһаһа олус үрдээн, тэһинтэ-та-һыһыта кыаллыа суох курдук буолла. Ити туһунат хотоннорун ма-һын Таһалттан тасһыт буоллаһтарына, төһө-дөр аһыһы сырыһаһа хантан көрдөн ыһаһа-һарын билбөһөһэ оло-һоллоһор. Олохтоох ба-һыһи дьаһаһыһы күү-һүрбүтүнэн туһаһан, нэһиллээһэр дьаһал-таһара байлэрин тус

иһиллэрин эрэ көрү-нэллэрэ баар суол. «Дэлэһэ көрдүү тиһ-дэхпитинэ туһааннаах нэһиллэһк дьаһалтата таба өйдөөһ көһүл-лээн көмөлөһөрө буол-лар»,—днэр прораб.

Төлөй нэһиллэһин социальнай тутуула-рын ыһар буоллаһа. Культура дьэһитин олоххо киллэринтэ олус бытаарда. Маһына И. Н. Аммосов тэри-тэтэ баһарэһтэһэн үлэлтир. Аһын нэһи-лиһ дьөһө буолан, Культура дьэһитэ оло-х түргэһини киирири-гэр кыһаһматтара, ол иһин төбө-һаһа суох үлэһиллэрэ буолуо днэһи сүрэ бэрт. Ту-һа нэһиллэһк баһы-һыһын сайда, улаһа сатыһар дьөһөгө хаһа кыһалларыһын көмөлө-һүөх баһара.

В. НИКИФОРОВ.

